

CRNA GORA

Ministarstvo odbrane Crne Gore

Djelovodni broj: 07-426/24-1831/23

ESJN: 69512

Mjesto i datum: Podgorica, 30.07.2024. godine

DOO "DR-TRADE"
Broj 871
Podgorica, 14.08. 2024 god.

UGOVOR

**o isporuci kompjuterskih, konferencijskih, radnih stolica i fotelja (Partija 3)
i garderobnih i arhivskih ormara od čeličnog lima (Partija 6)**

Ovaj ugovor je zaključen u Podgorici između:

Naručioca

- | | |
|----|--|
| 1. | MINISTARSTVA ODBRANE CRNE GORE
adresa Ulica Jovana Tomaševića broj 29, Podgorica
PIB 02011298
telefon - faks +382 20 246 073
koga zastupa Dragan Krapović, ministar, (u daljem tekstu: Naručilac) |
|----|--|

i

Ponuđača

- | | |
|----|---|
| 2. | Preduzeća „DR TRADE“ DOO PODGORICA
adresa Bulevar 21. maja broj 89/2, Donja Gorica, 81000 Podgorica
PIB 02125790
žiro-račun 520-869100-38 Hipotekarna banka a.d. Podgorica
telefon (+382) 20 261 072
e-mail dr@drtrade.me
koga zastupa Dragojle Rabrenović, izvršni direktor (u daljem tekstu: Dobavljač) |
|----|---|

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke kancelarijske opreme i namještaja broj 07-426/24-1831/4 od 14.03.2024. godine (ESJN: 69512);
Broj i datum Odluke o izboru najpovoljnije ponude: 07-426/24-1831/20 od 04.07.2024. godine;
Ponuda ponuđača „Dr Trade“ d.o.o. Podgorica, dostavljena preko ESJN dana 09.05.2024. godine u 15:23^h, pod šifrom 103412.

PREDMET

Član 1

Dobavljač se obavezuje da za potrebe Naručioca isporuči kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje i garderobne i arhivske ormare od čeličnog lima (u daljem tekstu: roba) u svemu prema specifikaciji iz Tenderske dokumentacije za *Partiju 3: Kompjuterske, konferencijske, radne stolice i fotelje* i *Partiju 6: Garderobni i arhivski ormari od čeličnog lima*, kao i Ponudi dostavljenoj Naručiocu preko ESJN 09.05.2024. godine, pod šifrom 103412.

Finansijski dio Ponude Dobavljača je sastavni dio ovog ugovora.

Član 2

Dobavljač se obavezuje da Naručiocu, isporuči robu iz člana 1 ovog ugovora, a Naručilac da primi i isplati Dobavljaču ugovorenu vrijednost robe.

CIJENA I USLOVI PLAĆANJA

Član 3

Ukupna ugovorena vrijednost robe za Partiju 3 iznosi **33.800,00 €** bez uračunatog PDV-a, a vrijednost PDV iznosi **7.098,00 €**, dok ukupna ugovorena vrijednost robe za Partiju 6 iznosi **4.080,00 €** bez uračunatog PDV-a, a vrijednost PDV iznosi **856,80 €**.

U cijenu iz stava 1 ovog člana (odnosi se na cijenu za obje partije) uključeni su svi troškovi koji se mogu javiti u toku realizacije ugovorenih obaveza - troškovi prevoza robe do mjesta izvršenja ugovora, carinski troškovi isporuka, unošenje u prostorije Naručioca i montaža (ukoliko je potrebna).

Član 4

Ugovorne strane su saglasne da će Naručilac isplatiti ugovorenu cijenu robe, po isporuci i montaži ugovorene robe (ukoliko je montaža potrebna), **u roku od 30 dana** od dana dostavljanja fakture sa pratećom dokumentacijom (otpremonicom i Zapisnikom o primopredaji) iz člana 8 ovog ugovora, na žiro račun Dobavljača broj **520-869100-38**, koji se vodi kod **Hipotekarne banke a.d. Podgorica**.

ISPORUKA, GARANCIJA KVALITETA I NAČIN SPROVOĐENJA KONTROLE KVALITETA

Član 5

Dobavljač se obavezuje da isporuku ugovorene robe, *zaključno sa unošenjem u prostorije Naručioca i montaže iste (kod koje je potrebna montaža)*, izvrši u roku od **59 dana** od dana prijema zahtjeva za isporuku ugovorene robe od strane lica određenih za praćenje i realizaciju ugovora (**odnosi se na robu iz obje partije**).

Lice određeno za praćenje i realizaciju ugovora će **u roku od 30 dana od dana zaključivanja ovog ugovora** uputiti Dobavljaču zahtjev za isporuku ugovorene robe.

Dobavljač može tokom ugovorenog (ponuđenog) roka isporuke iz stava 1 ovog člana vršiti više isporuka ugovorene opreme (nije dužan isporučiti svu ugovorenu količinu odjednom), ali svu ugovorenu količinu opreme mora isporučiti do isteka zadnjeg dana ugovorenog roka isporuke.

Mjesta isporuke su objekti **Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore** u *Podgorici, Pljevljima, Baru, Kolašinu i Nikšiću* (**odnosi se na obje partije**).

Član 6

U slučaju neopravdanog kašnjenja pri izvršenju ugovornih obaveza, Dobavljač će Naručiocu plaćati ugovornu kaznu za svaki dan prekoračenja roka isporuke u iznosu od **2%** od ukupne vrijednosti Ugovora, s tim da maksimalan iznos ugovorne kazne ne može preći iznos od **20%** vrijednosti Ugovora (**odnosi se na obje partije**).

Ugovorna kazna iz stava 1 ovog člana podrazumijeva **maksimum 10 dana kašnjenja, nakon čega se ugovor raskida uz aktiviranje garancije za dobro izvršenje ugovora**.

Dobavljač je **dužan platiti ugovornu kaznu bez opomene Naručioca**, a Naručilac je ovlašten da ih naplati na teret potraživanja Dobavljača za isporučenu robu koja je predmet Ugovora o javnoj nabavci.

Plaćanje ugovorene kazne **ne oslobađa** Dobavljača od obaveze da u cjelosti isporuči ugovorenu robu.

Član 7

Sva isporučena roba mora biti nova i neupotrebljavana, bez stvarnih i pravnih nedostataka.

Kvalitet robe mora odgovarati **opisu, karakteristikama i obimu definisanim specifikacijom i ponudom** Dobavljača. Dobavljač će biti u obavezi da, prilikom isporuke, dostavi garantne listove za isporučenu robu (**odnosi se na obje partije**).

Član 8

Kontrolu izvršenja ovog Ugovora vršiće odgovorno lice za realizaciju Ugovora koje će Naručilac imenovati **u roku od tri dana od dana zaključivanja ovog ugovora** (odnosi se na obje partije).

Odgovorno lice za realizaciju ugovora će prilikom prijema robe vršiti kontrolu da li isporučena roba odgovara opisu, bitnim karakteristikama i količini koji su definisani Tenderskom dokumentacijom i Ponudom Dobavljača.

Ukoliko se ustanovi da je isporučena roba u svemu u skladu sa opisom, bitnim karakteristikama predmeta nabavke i količinom definisanom tehničkom specifikacijom i Ponudom Dobavljača, kao i da se isporučuje sa kompletnom dokumentacijom (garantnim listovima), sačinjava se **Zapisnik o primopredaji robe koji potpisuju odgovorno lice za realizaciju Ugovora ispred Naručioca i ovlašćeno/a lice/a Dobavljača.**

U suprotnom slučaju u odnosu na stav 3 ovog člana, ukoliko se ispostavi da isporučena roba ne odgovara opisu, traženim karakteristikama i obimu definisanim tehničkom specifikacijom i da se ista ne isporučuje sa kompletnom dokumentacijom **sačinjava se Zapisnik o reklamaciji**, Dobavljač će biti dužan da istu zamijeni, odnosno da isporuči ugovorenu količinu robe, odnosno da dostavi prateću dokumentaciju (garantne listove) **u roku od 15 dana od dana sačinjavanja Zapisnika o reklamaciji.**

GARANTNI ROK

Član 9

Garantni rok na isporučenu robu iznosi **dvije godine (odnosi se na obje partije).**

Garantni rok **počinje da teče od dana potpisanog Zapisnika o primopredaji ugovorene robe iz člana 8 ovog ugovora.**

Ukoliko se u toku garantnog roka ispostavi da isporučena roba ima nedostatke u materijalu ili izradi ili se pojave problemi u funkcionalnoj ispravnosti iste, a koji nijesu posljedica nepravilnog rukovanja od strane Naručioca, odnosno rukovanja robom u skladu sa uputstvima proizvođača, Dobavljač će biti dužan da o svom trošku izvrši popravku robe ili eventualnu zamjenu iste (ukoliko ne bude u mogućnosti da izvrši njenu popravku), **u roku od 15 dana od dana dobijanja obavještenja od strane Naručioca (putem fax sistema ili putem e-mail poruke).**

Vrijeme odaziva po prijavljenoj reklamaciji na robu je 48^h od momenta prijave.

Zamijenjena roba mora imati nov garantni rok pod istim uslovima kao i prvobitno isporučena, dok za robu koja se nije mogla koristiti zbog popravke, **garantni period se produžava za period jednak periodu tokom kojeg se roba nije mogla koristiti.**

SREDSTVA FINANSIJSKOG OBEZBJEĐENJA UGOVORA

Član 10

Dobavljač se obavezuje da u roku od 15 dana od dana dostavljanja ovog ugovora dostavi Naručiocu zajedno sa potpisanim primjercima Ugovora bezuslovnu i plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora **na iznos od 10% od ukupne vrijednosti Ugovora sa PDV-om**, odnosno na iznos od **4.583,48 € (Partija 3: 4.089,80 € i Partija 6: 493,68 €) sa rokom važnosti od 180 dana od dana izdavanja iste** kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i kvalitetno izvršenje ugovorenih obaveza i koju će Naručilac aktivirati ako je raskid ovog ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem Dobavljača.

Činidbena garancija je sastavni dio ovog ugovora.

Dobavljač može dostaviti jednu činidbenu garanciju za obje partije, kada u garanciji moraju biti odvojeno navedene partije na koje se garancija odnosi (sa iskazanim iznosima

i rokom važenja za svaku partiju posebno) ili može da dostavi dvije činidbene garancije za svaku partiju posebno.

Ako Dobavljač ne preda Naručiocu garanciju za dobro izvršenje ugovora prije zaključenja Ugovora, smatra se da je odustao od Ponude i u tom slučaju Naručilac će aktivirati garanciju ponude (odnosi se obje partije).

RASKID UGOVORA

Član 11

Svaka od ugovornih strana ima pravo na raskid Ugovora u slučaju neispunjenja ugovornih obaveza druge ugovorne strane.

Naručilac je dužan da raskine ovaj ugovor naročito ako nastupe okolnosti koje za posljedicu imaju bitnu izmjenu ovog ugovora koja iziskuje sprovođenje novog postupka javne nabavke i neki razlog koji predstavlja osnov za obavezno isključenje iz člana 108 Zakona o javnim nabavkama.

Bitnom izmjenom ovog ugovora smatra se izmjena prirode ugovora u materijalnom smislu u odnosu na ugovor koji je prvobitno zaključen ako je ispunjen jedan ili više sljedećih uslova:

- izmjenom se uvode uslovi koji bi, da su bili dio prvobitnog postupka javne nabavke, omogućavali uključivanje drugih privrednih subjekata u odnosu na izabrane ponuđače ili prihvatanje druge ponude u odnosu na prihvaćenu ili bi omogućili veću konkurentnost u postupku javne nabavke koji je prethodio zaključenju ugovora;
- izmjenom se mijenja privredna ravnoteža ugovora u korist privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor na način koji nije predviđen prvobitnim ugovorom;
- izmjenom se značajno povećava obim ugovora;
- promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor o javnoj nabavci, osim u slučaju iz člana 151 stav 1 tačka 4 Zakona;
- ako ponuđač ne izvršava ugovorene obaveze i u drugim slučajevima utvrđenim tenderskom dokumentacijom u skladu sa zakonom.

U slučaju raskida Ugovora Naručilac će obavještenje o raskidu Ugovora objaviti na ESJN u roku od deset dana od dana raskida Ugovora.

U bilo kom slučaju prestanka važenja Ugovora, otkazni rok je tri dana od dana prijema obavještenja o raskidu Ugovora, u kom su oba ugovarača dužna da izvršavaju svoje ugovorene obaveze do isteka otkaznog roka.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani.

U izjavi moraju biti naznačeni razlozi zbog kojih se Ugovor raskida.

Ako strane ugovora sporazumno raskinu Ugovor, sporazumom o raskidu Ugovora utvrđuju se međusobna prava i obaveze koje proističu iz raskida Ugovora.

IZMJENA UGOVORA

Član 12

Ovaj ugovor se tokom njegovog trajanja može izmijeniti bez sprovođenja novog postupka javne nabavke u sljedećim slučajevima:

- 1) 1) radi nabavke dodatnih roba, koji su postali neophodni, a koji nijesu bili uključeni u prvobitni ugovor o javnoj nabavci, ako promjena privrednog subjekta sa kojim je zaključen ugovor nije moguća iz ekonomskih ili tehničkih razloga, kao što su zahtjevi kompatibilnosti sa postojećom opremom u okviru prvobitne nabavke i može da prouzrokuje značajne poteškoće ili znatno povećavanje troškova za Naručioca a povećanje vrijednosti Ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,
- 2) kada je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora a povećanje vrijednosti ugovora nije veće od 20% vrijednosti prvobitnog ugovora,

- 3) kad je potreba za izmjenom ugovora nastala zbog okolnosti koje naručilac u vrijeme zaključivanja ugovora nije mogao da predvidi, a izmjenom se ne mijenja priroda ugovora već se vrši samo smanjenje ugovorene vrijednosti i
- 4) ako privrednog subjekta nakon restrukturiranja, uključujući preuzimanje, spajanje, kupovinu ili stečaj, zamjenjuje u potpunosti ili djelimično novi pravni sljedbenik, odnosno privredni subjekat, koji ispunjava prvobitno određene uslove zaključenog ugovora o javnoj nabavci, a izmjene su predviđene tenderskom dokumentacijom, pod uslovom da se ne vrše druge bitne izmjene ugovora iz člana 150 stav 2 ZJN.

Ukoliko bude neophodno u Ugovoru vršiti bitne izmjene iz člana 150 stav 2 ovog zakona Naručilac će pokrenuti novi postupak dodjele ugovora.

Ako se vrši više izmjena, vrijednost Ugovora se procjenjuje na osnovu neto kumulativne vrijednosti svih izmjena.

Naručilac će izmjenu Ugovora objaviti na ESJN u roku od tri dana od dana zaključivanja izmjene ugovora.

VIŠA SILA

Član 13

Ukoliko poslije zaključenja Ugovora o javnoj nabavci nastupe okolnosti više sile koje dovedu do ometanja ili onemogućavanja izvršenja ugovornih obaveza, rokovi izvršenja obaveza ugovornih strana **moгу se** produžiti za vrijeme trajanja više sile.

Viša sila podrazumijeva ekstremne i vanredne događaje koji se ne mogu predvidjeti, koji su se dogodili bez volje i uticaja ugovornih strana i koji nijesu mogli biti spriječeni od strane pogođene višom silom.

Višom silom mogu se smatrati poplave, zemljotresi, požari, epidemije, pandemije, politička zbivanja (rat, neredi većeg obima, štrajkovi), imperativne odluke vlasti (zabrana prometa uvoza i izvoza) i slično.

Ugovorna strana pogođena višom silom, odmah će u pisanoj formi obavijestiti drugu stranu o nastanku nepredviđenih okolnosti i dostaviti odgovarajuće dokaze.

ANTI KORUPCIJSKA KLAUZULA

Član 14

Dobavljač garantuje korektnost u postupku javne nabavke i izostanak bilo kakve zabranjene prakse u vezi s postupkom javne nabavke kao što su korupcija ili prevara, nuđenje, davanje ili obećavanje neke neprilične prednosti koja može uticati na zaposlene kod Naručioca koji su na bilo koji način uključeni u postupak javne nabavke ugovorene robe.

U slučaju da se utvrdi ili osnovano sumnja da je jedna od ugovornih strana, u vezi sa zaključenjem ugovora, neposredno ili posredno dala, ponudila ili stavila u izgled poklon ili neku drugu protivpravnu korist ili prijetila predstavniku druge ugovorne strane, **Ugovor o javnoj nabavci će se smatrati ništavim.**

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila **ništav je**, shodno članu 38 stav 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list Crne Gore“, broj 74/19, 3/23 i 11/23).

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15

Eventualne nesporazume koji mogu da se pojave u vezi ovog ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno, u protivnom, **ugovora se nadležnost Privrednog suda Crne Gore sa sjedištem u Podgorici.**

Član 16

Na sva pitanja nastala iz ili povodom ovog ugovora, a koja nisu regulisana ugovornim odredbama i koja nisu u suprotnosti sa Zakona o javnim nabavkama i podzakonskim

aktima donesenim na osnovu ovog zakona, primijenije se odredbe Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list Crne Gore“, broj 47/08, 4/11 i 22/17) i drugih važećih zakonskih i pozitivnih propisa Crne Gore, kojima se reguliše ova oblast.

Član 17

Ugovorne strane saglasno izjavljuju da su ovaj ugovor pročitale, razumjele i da ugovorne odredbe u svemu predstavljaju izraz njihove stvarne volje.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisivanja od strane obje ugovorne strane, a ukoliko datum potpisivanja nije isti, **danom potpisivanja zadnje ugovorne strane**.

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih lica ugovornih strana i sačinjen je u 6 primjeraka istovjetnog teksta, od kojih 4 primjerka za Naručioca i 2 za Dobavljača.

NARUČILAC
MINISTARSTVO ODBRANE
Ministar
Dragan Krapović

p.o. Jostić



DOBAVLJAČ
„DR TRADE“ DOO
Izvršni direktor
Dragojle Rabrenović

Rabrenović

